

TYPE	U _n , V	R _i , mΩ	I _{SC} , A	C ₁₀ - nominal to 1.80 Vpc At 20°C/ 68 °F	C ₈ , to 1.75 Vpc At 25°C/ 77°F	Weight, Kg <i>Lbs</i>	Dimensions, L/W/H, mm <i>L/W/H, in</i>	Terminal	
				Ah	Ah				
Front Access	12	12MVR50TA	9.6	1300	50	51	21.0 <i>46.3</i>	395/105/255 <i>15.6/4.1/10.0</i>	1 + 1 FA
		12MVR65TA	7.7	1620	65	66	23.0 <i>50.7</i>	395/105/255 <i>15.6/4.1/10.0</i>	1 + 1 FA
		12MVR80TA	6.4	1940	80	81	26.0 <i>57.3</i>	395/105/255 <i>15.6/4.1/10.0</i>	1 + 1 FA
		12MVR100	5.2	2340	100	101	41.0 <i>90.4</i>	555/125/231 <i>21.8/4.9/9.1</i>	1 + 1 FA
		12MVR125	5.1	2380	125	128	54.5 <i>120.2</i>	555/125/324 <i>21.8/4.9/12.8</i>	1 + 1 FA
		12MVR150	4.3	2830	150	152	62.0 <i>136.7</i>	555/125/324 <i>21.8/4.9/12.8</i>	1 + 1 FA
Top Terminal	6	6MVR160	1.68	3650	160	163	36.5 <i>80.5</i>	386/168/232 <i>15.2/6.6/9.1</i>	1 + 1 TT
		6MVR180	1.51	4060	180	184	38.0 <i>83.8</i>	386/168/232 <i>15.2/6.6/9.1</i>	1 + 1 TT
		6MVR200	1.37	4475	200	204	41.0 <i>90.4</i>	386/168/232 <i>15.2/6.6/9.1</i>	1 + 1 TT
	4	4MVR250	0.93	4390	250	255	37.5 <i>82.7</i>	386/168/232 <i>15.2/6.6/9.1</i>	1 + 1 TT
		4MVR275	0.86	4745	275	280	39.0 <i>86.0</i>	386/168/232 <i>15.2/6.6/9.1</i>	1 + 1 TT
		4MVR300	0.81	5040	300	306	40.5 <i>89.3</i>	386/168/232 <i>15.2/6.6/9.1</i>	1 + 1 TT
		2	2MVR350	0.43	4840	350	357	31.0 <i>68.3</i>	386/168/232 <i>15.2/6.6/9.1</i>
	2MVR400		0.39	5330	400	408	32.5 <i>71.7</i>	386/168/232 <i>15.2/6.6/9.1</i>	2 + 2 TT
	2MVR450		0.37	5620	450	459	36.0 <i>79.4</i>	386/168/232 <i>15.2/6.6/9.1</i>	2 + 2 TT
	2MVR500		0.35	5940	500	509	38.0 <i>83.8</i>	386/168/232 <i>15.2/6.6/9.1</i>	2 + 2 TT
2MVR550	0.33		6300	550	560	39.5 <i>87.1</i>	386/168/232 <i>15.2/6.6/9.1</i>	2 + 2 TT	
2MVR600	0.31	6700	600	611	41.5 <i>91.5</i>	386/168/232 <i>15.2/6.6/9.1</i>	2 + 2 TT		

